


Khomphutha e swana le monagano wa motho.  
E tšea tshedimošo le gona e šoma ka tshedimošo.  
E swara tshedimošo ebile e tšweletša tshedimošo.



Ge khomphutha e šoma ka tshedimošo, re re e beakanya tshedimošo.

Ge khomphutha e swara tshedimošo, re re e boloka tshedimošo ka *memoring* wa yona.



Ge o tima khomphutha, *hard drive* e boloka tshedimošo ka kgopolong ya yona.


*'Hard drive'* e hwetšagala ka gare ga khomphutha.



*Flash drive goba flash stick se boloka tshedimošo go no swana le hard drive.*

*'Flash drive' e kgomarela khomphutha.*





Re šomiša *diprogame* tša *software* go šoma ka tshedimošo.

*Diprogame* tša *software* di beakanya le go boloka tshedimošo khomphutheng.

Go na le *diprogame* tša go fapafapana tšeo di dirago mešomo ya go fapana.




Diaplikheišene tša mogalatheka le tšona ke *software*.

Leina la aplikheišene ge le khutsofaditšwe ke '*app*'.



Go na le di*app* tša go raloka dipapadi le mešongwana ye mengwe ya boithabišo.






O ka boloka dipuku tše dintši kudu khomphutheng.

O phetla matlakala a puku ka go tobetša konotswana goba go swaepa mo sekirining.





Khomputha le kgokagano ya inthanete di thuša kudu ge o ithuta.

O ka šomiša inthanete go kgokagana gomme wa lebelela barutiši ge ba ruta.



Inthanete le yona e ka ba lefelo la go se bolokege.

Kgopela motho yo o mo tshepago gore a go thuše ka go šomiša inthanete le go etela diwebsaete tše diswa.



## —Dipotšišo

1. Na peakanyo ke eng?
2. Na khomphutha e boloka kae tshedimošo?
3. Efa mohlala wa sedirišwa sa go boloka tshedimošo.
4. Na diprograme tša *software* di re thuša bjang?
5. Gobaneng go nyakega inthanete ge re šoma ka khomphutha?



---

Puku ye ke ye nngwe ya tthatlamano ya dipuku tše nne tša go tsebiša direrwa tša thekenolotši ya khomphutha.

Puku ye ya dikanegelo e hlametšwe ba Zenex Ulwazi Lwethu bjalo ke projeke ya go bala ya 2021.